

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊


Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

PUDUNGWANA 2012

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 100

Memorandamo ona o na le maqephe a 13.

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato ya 7 Phihlello e babatsehlang	Kgato ya 6 Phihlello e kgabane	Kgato ya 5 Phihlello e ntle	Kgato ya 4 Phihlello e mahareng	Kgato ya 3 Phihlello e footo	Kgato ya 2 Phihlello e karoliwana feela	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
MORALO, DIKAHARE/ DIFUPERWENG	80% – 100% Dikahare ke tse babatsehlang, tsa boiqapelo, mehopollo e matla e phepetsang monahano.	70% – 79% Dikahare ke tse ntle haholo, mehopollo ke ya boiqapelo, e tebiteng mme e tsosa tjanjello.	60% – 69% Dikahare di ntle, di momahane hantle; mehopollo e tsosa tjanjello, e a kgodisa.	50 – 59% Dikahare ke tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneing; mehopollo e a thahaselisa, boiqapelo ke bo kgotsofatsang.	40 – 49% Dikahare di footo feela, momahano ha ntle; mehopollo boholo e a amohelana; boiqapelo ke bo mahareng.	30 – 39% Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopollo ke e seng mekae, e a iphethaka.	0 – 29% Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopollo ke e tapileng ke ho phethakwa.
30	24 – 30 Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hahisa moqoqo o babatsehlang.	21 – 23½ Moralo le/kapa mo/ (me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o motle haholo.	18 – 20½ Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o motle.	15 – 17½ Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o kgotsofatsang.	12 – 14½ Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlalositse moqoqo o footo feela.	9 – 11½ Moqoqo o ntse o sa amohelane kgatong ya PL, le ha o radilwe; ha o a bopeha hantle.	0 – 8½ Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO	12 – 15 Keloiloko le tshbediso e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehlang; kgetho ya mantswae e a babatseha; setaele, sehato le rejisetara di loketse sehlooho.	10½ – 11½ Keloiloko le tshbediso e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka tsela e ntle haholo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswae ke e batsi, ya boiqapelo; setaele, sehato le rejisetara di loketse sehlooho.	9 – 10 Ho na le bopaki ba keloiiloko le tshbediso e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di ntle; mantswae a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele, sehato le rejisetara di loketse sehlooho.	7½ – 8½ O bontsha keloiiloko le tshbediso e itseng ya matla a puo; puo ya hae e mahareng. Matshwao a puo a nepahetse; kgetho ya mantswae ke e nepahetse; setaele, sehato le rejisetara di tsamaelana le sehlooho.	6 – 7 Keloiloko le tshbediso e sedi ya puo e a haella; tshbediso ya puo e footo feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswae a bonolo feela; setaele, sehato le rejisetara di hloka momahano.	4½ – 5½ Puo le tshbediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswae e a haella; setaele, sehato le rejisetara ha di a nepahala.	1 – 2 Puo le tshbediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswae ha e ya nepahala; setaele, sehato le rejisetara di fosahetse ka hohlehohe.
15	12 – 15 Moqoqo boholo ha o na diphoso ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	10½ – 11½ Moqoqo ha o na diphoso ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	9 – 10 Moqoqo boholo ha o na diphoso ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	7½ – 8½ Moqoqo ha o na diphoso tse kaalo ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	6 – 7 Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	4½ – 5½ Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	1 – 2 Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boitekoko ba tekolobotjha.

SEBOPEHO, DIRATSWANA, SELELEKELA LE QETELO; BOLELELE	Diratswana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle. Selelekele le qetelo di babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako. Selelekele le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe hantle ka Kgokahano ka tsela e Kgotsofatsang. Selelekele le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di ntle, di hokahane ka tsela e utlwahalang. Selelekele le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntle o le teng. Selelekele le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi. Bolelele bo batla bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo tsa motheo feela. Selelekele le qetelo ke tse qephileng/nyehille feela. O batla o le molelele/mokgutshwane.	Mongolo o mokokoko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haela haholo. Selelekele le qetelo di haela le ho fokola haholo. O molelele/mokgutshwane haholo.
5	4 – 5	3½	3	2½	2	1½	0 – 1

KAROLO YA A: MOQQOQO**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le Setaele le Tekolobotjha	15	PST =
Sebopeho	05	Seb. =
Matshwao ohle	50	

Ha mohlalobuwa a tswile lekoteng dikahareng ho etswe tsena tse latelang:

- Mohlhalobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
- Mohlhalobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kgatong ya pele feela.
- Mohlhalobuwa a abelwe matshwao a sebopeho ho fella kgatong ya pele feela.

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlhalobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG FEELA karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya moqoqo:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentsewe kapa polelo e fosahetseng mola, ho be ho bontshwe mofuta wa phoso hodima lentsewe/polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- — + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- p bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- ^ bakeng sa lentsewe kapa karolwana ya lentsewe e siliweng dipakeng tsa mantsewe a mang;
- // bakeng sa ho arola diratswana.

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

1.1 **Leo letsatsi nke ke ka le lebala le kgale! Moqoqo wa phetelo (Narrative)/ moqoqo o hlalolang (Descriptive)**

- Moqoqo ona e ka ba wa phetelo o pheta pale kapa wa hlalosa diketsahalo tse etsahetseng.
- Pale e lokela ho ba ketane ya diketsahalo, mme e be diketsahalo tse kgolwehang leha di thehilwe hodima kgopolotaba.
- Hangata moqoqo wa phetelo/ o hlalolang o ngolwa lekgatheng le fetileng.

Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:

- Ketsahalo tsa letsatsi leo tse sa lebalheng.
- Ho ne ho etsahala eng.
- Pheletso ya ditaba e bile efe.

[50]

1.2 **Mathata a bakwang ke kgatiso e seng molaong ya dibuka, di-CD le di-DVD. Moqoqo o pepesang (Expository)**

- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
- Moqoqong ona ho hlaliswa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang.
- Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho wona mongodi a pepesang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohlileng e bontshang tatellano.
- Moqoqo o pepesang dintlha o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla, mme dintlha di tshhetswa ka bopaki le ka dipalopalo.

Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:

- Mekutu le matsapa ao bangodi ba dibuka, baqapi ba mmino le dibapadi tsa difilimi ba ka a etsang ho hlalisa mesebetsi ya bona ya bonono.
- Ditjhelete tseo ba di lefang bakeng sa phatlalatso ya mesebetsi ya bona.
- Tahlehelo eo ba bang le yona ha mosebetsi wa bona o hatiswa ka tsela e seng molaong.
- Seo mapolesa a se etsang ho thibela boshodu bona ba mosebetsi wa bonono.

[50]

[Moqoqong ona ha bahlahlobuwa ba sebedisitse puo e thekenikale le maadingwa, di amohelwe]

1.3 **Ha nka ba kgalala... Moqoqo wa boimamelo/o tebisang maikutlo (Reflective)**

Moqoqong o tebisang maikutlo kapa wa boimamelo mongodi o nahanisisa di ntlha/dintlha tse itseng, mme a nehelane ka maikutlo le mehopolo eo e leng ya hae. Mongodi a ka nahanisisa ka ditabatabelo le ditoro tsa hae.

Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:

- Ditaba tse amang bokgalala boo o buang ka bona k.h.r. o hlalosa hore ha o ne o le kgalala ya eng.
- Mehopolo e supang seo o neng o tla se etsa ha o ne o le kgalala.
- Phethelo ya mehopolo ya hao.

[50]

1.4 **Maeto a dikolo a lokela ho ntshetswa pele kapa Maeto a dikolo a lokela ho fediswa. Moqoqo wa ngangisano/kgang (Argumentative)**

- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae kapa mohopolo o itseng.
- O lokela ho hlalosa lehlakore le ho le ntshetsa pele, mme a tshehetsa le ho sireletsa maikutlo a hae.
- Ntlhakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.
- Moqoqo ona ke o kgethang lehlakore oo mongodi a lelang ho susumetsa mmadi hore a dumellane le yena ntlhakemong ya hae.

Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:

- Diketsahalo tse nyarosang mmele tsa dikotsi tsa mebileng tseo baithuti ba bangata ba ileng ba shwa ho tsona.
- Tseo mmuso le setjhaba se lokelang ho di etsa ho thibela dikotsi tsena.
- Masisapelo a bakwang ke dikotsi tsena.

Kapa

- Thuto eo baithuti ba e fumanang ha ba nkile maeto ana a dikolo.
- Ba lahlehelwa ke thuto ha maeto a ka fediswa.

[Moqoqong ona ha bahlahlobuwa ba ngotse ka mefuta e meng ya dikotsi e amohelwe]

[50]

1.5 **Mathata a bakwang ke tshilafatso ya moya le kamoo tshilafatso ya moya e ka qojwang kateng. Moqoqo o hlalosing (Descriptive)**

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlalosa tshilafatso ya moya ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalosing ka tsela e hlakileng.
- Mohlahlobuwa o lebelletse ho hlalosa ka bobedi tshilafatso ya moya le diphetoho tsa boemo ba lehodimo tse tswalwang ke tshilafatso ena.

Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:

- Mohlodi wa dikhemikhale le dikgase tse senyang moya o fumanwang sepapakeng.
- Mesi e bakwang ke makoloi mebileng, ho tjheswa ha mataere, hlaha le dintho tse ding.
- Mafu a bakwang ke ho hema moya o silafetseng.
- Tse ka etswang ho qoba bothata bona.

[Moqoqong ona ha bahlahlobuwa ba ngotse ka mefuta e meng ya tshilafatso e amohelwe]

[50]

1.6 **Selefouno e na le molemo ho baithuti ebile ka lehlakoreng le leng, tsa yona di bosula. Moqoqo o sa nkeng lehlakore (Discursive)**

- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa ona ke ho nehelana ka maikutlo a tshehetsang mahlakore a mabedi a kgang.
- Mohlahlobuwa a lekole mahlakore a fapaneng a sehlooho se hlalosing ebe o nehelana ka dintlha tse hanyetsanang le tse dumellanang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Qetellong mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae.

Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:

Tshitiso ya selefouno

- Ho sitiseha nakong ya ho ithuta
- Ho hohela batho ba sa tsebaneng le bona, mme ba qetelle ba kwetetswe.
- E qetile dipuisano ka malapeng hobane ba qeta nako e ngata ba henahenana le diselefounu.
- Kgahlamelo e mpe mopeletong ka baka la tshebediso e fosahetseng melaetseng e mekgutshwanyane ya selefouno.
- Mathata a tlhokeho ya bangodi ba dibuka ba hlwahiwa ba ka moso.

- Tharollo eo lefapha la thuto le setjhaba di ka bang le yona ho kgothaletsa bana ho bala dibuka le ho itlwaetsa ho ngola ka boiqapelo.

- Ho baka dikotsi tsa mebileng.

Bohlokwa ba selefouno:

- Thuso eo moithuti a ka e kopang ka selefouno ha a le mathateng. [50]
- Thuso eo moithuti a e fumanang bakeng sa ho etsa mosebetsi wa sekolo (dibukantswe/ mopeleto) le tataiso ya tsela.
- Thuto eo ba e fumanang ka tshebediso ya marangrang a diselefouno le inthanete.
- Molemo wa selefouno ho batswadi le bohle ba nang le kamano le moithuti ha ba batla ho ikgokahanya le yena.

1.7 **Setshwantsho.** *Sehlooho seo mohlahlobuwa a iqapelang sona*

- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlaloswa motho kapa ho hong ho itseng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe ho latela moelelo oo mohlahlobuwa a o fumanang setshwantshong.

Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehe ka mehopollo e qholotswang ke setshwantsho.

Mehlala e ka ba:

- Kelohloko le ho hlompha ho bapalla metsing haholo jwang ha o sa tsebe ho sesa.
- Thuso ya pele eo ho ka fanwang ka yona.
- Mathata a bana ba tshelang dinoka ha ba ya sekolong haholoholo ba metseng ya mahaeng.
- Ba ka bua ka dikgohola, didiba jwalo jwalo. [50]

1.8 **Setshwantsho.** *Sehlooho seo mohlahlobuwa a iqapelang sona*

- Moqoqo ona e ka ba wa mofuta ofe kapa ofe.
- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalotswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlaloswa motho kapa ho hong ho itseng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe ho latela moelelo oo mohlahlobuwa a o fumanang setshwantshong.

Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehe ka mehopollo e qholotswang ke setshwantsho:

- Tlhaloso ya papadi ya ditebele.
- Ditlhodisano tsa papadi ena.
- Kotsi e ka hlahelang boraditebele nakong eo ba ntseng ba lwana kapa eng kapa eng feela e amanang le ditebele. [50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

Makgetha a ho lekanyetsa:	Kgato ya 7 Phihlelo e babatsehano	Kgato ya 6 Phihlelo e kgabane	Kgato ya 5 Phihlelo e ntle	Kgato ya 4 Phihlelo e mahareng	Kgato ya 3 Phihlelo e foofo	Kgato ya 2 Phihlelo e karoiwana feela	Kgato ya 1 Ha ho phihlelo	
	80–100%	70–79%	60–69%	50–59%	40–49%	30–39%	0–29%	
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	- Tsebo e babatsehano ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo tsitsiseng, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgelohi; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hahisitse ka botlalo, dintlha di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e bopehlang, e se nang diphofo; - Sebopeliso se nepahetse ka hohlehohe.	- O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohi; - Dikahare le mehopollo di momahane, dintlha di hahisitse ka botlalo mme di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e bopehlang, e bokgabane, e bopehlang, e se nang diphofo; - O sebedisitse melao ya sebopeliso hantle haholo.	- Tsebo e ntle ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohi; - Dikahare le mehopollo boholo di momahane; dintlha di ngata mme boholo di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e bopehlang, e ntle; - O sebedisitse melao ya sebopeliso ka nepahalo.	- Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e bopehlang ho kgothafatsang; - O sebedisitse melao ya sebopeliso ka kutlwisiso e mahareng.	- Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; - Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o ulwahale nqa tse ding; - Momahano e foofo ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e foofo feela; - O na le tsebo e foofo ya melao ya sebopeliso hantle tsa bohlokwa.	- Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hiaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle, dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa feela; - Tema e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopeliso ka bofokodi – o sille dintlha tsa bohlokwa.	- Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hiaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema ke e fokolang; - Ha a sebedisa melao e hlokehano ya sebopeliso.	
18	14½–18	13–14	11–12½	9–10½	7½ 8½	5½–7	0–5	
PUO, SETAELE le TEKOLO BOTJHA	- Puo e nepahetse, tema e momahantswe/ hokahantswe ka tsela e babatsehano; - Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehato le rejisetara ke tse loketseng; - Tema ha e na diphofo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle haholo mme e nepahetse; - Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; - Tema boholo ha e na diphofo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswa e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetara boholo di lokile; - Tema e batla e se na diphofo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle ho mahareng; Diphofo ha di sitse phallo ya mehopollo; - Tlotlontswa e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetara di lokile ho mahareng; - Ho na le diphofo le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse.	- Tema e bopile ka tsela ya motheo feela; Diphofo di mmalwa; Tlotlontswa e batla e haeila mme e batla e mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgaocha ha setaele, sehato le rejisetara; Diphofo di mmalwa le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele: - e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e bopile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswa e haeila mme e hloka ho loketswa ebile ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehato le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphofo, e kopakopane le ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho loketswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi, le maemo. - Setaele, sehato le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphofo, e kopakopane le ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	
12	10–12	8½–9½	7½–8	6–7	5–5½	4–4½	0–3½	

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	18	DMS. =
Puo, Setaele le Tekolobotjha	12	PST =
Matshwao ohle	30	

Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng dikahareng ho etswe tsena tse latelang:

- Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
- Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
- Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopeho ho fella kगतong ya pele feela.

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG FEELA karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- —, + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- ^ bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang.
- // bakeng sa ho arola diratswana.

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2****2.1 Obitjhuari**

Ena ke tema eo ho ngolwang ditaba tse amanang le mofu.

Matshwao a ikgethang a sebopeliso sa tema ena e ka ba ana a latehang:

- Mofu ke mang, ke wa ha mang;
- Tlhaho ya hae: Sebaka moo o hlahetseng teng, letsatsi la tswalo le selemo;
- Tsa kgolo ya mofu: dithuto, mosebetsi; lenyalo;
- Tsa lefu la hae: Letsatsi leo a hlokaletseng ka lona;
- Bao a ba siyang
- Dithoko tsa seboko sa hae.
- Obitjhuari e ngolwe ka puopeliso moo ho behwang tsa bopeliso ba mofu. **E se ngolwe e ka ke mofu ya ingollang yona.**

Dikahare: Dikahare di itshetleha ka ditaba tse amanang mofu feela.

[30]**2.2 Raporoto**

Raporoto ke tlaleho ya ketsahalo e itseng e etsahetseng, mme e lokela ho ba le dintlha tse latehang:

- Motho kapa batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona;
- Sehlooho sa raporoto;
- Ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang ka tsona;
- Mokgwa wa tshebetso o totobatswe;
- Diphihlello/Ditshibollo/Diutollwa
- Diqeto
- Ditlahiso/Ditshisinyo
- Mohla le sikenetjhara/tshaeno

Dikahare: tlaleho e itshetlehe ketsahalong ya ho lahleha ha dipahllo tsa baithuti.

[Ha mohlahlobuwa a ngotse ka mokgwa ofe kapa ofe feela wa raporoto, o amohelwe]

[30]**2.3 Lengolo la semmuso**

- Diaterese di be pedi. Ya mongodi e be ka letsohong le letona, mme ya ngollwang e be ka letsohong le letshehadi;
- Ha aterese ya mongodi e kopane le mohla kapa di arohane, di amohelwe ka bobedi ba tsona.
- Ditumediso tsa semmuso tse kang; Monghadi, Mofumahadi, Mofumahatsana, Mme, Mohlomphehi kapa (Mong, Mof, Moftsn);
- Sehlooho sa ditaba tseo ho ngolwang ka tsona se be teng.
- Qetelo e be ya semmuso, mme bahlahlobuwa ba qobe ho ngola eka ba bua le batho bao ba ba tsebang.
- Puo e be e hlakileng, mme mongodi a tobe taba;
- Mohlahlobuwa a sebedise sehalo se imametseng sa semmuso.

Dikahare: ditaba tsa mohlahlobuwa di bontshe mathata a bakwang ke tlhokeho ya metsi mabapi le tsamaiso ya dikgwerekgwere sebakeng seo a phelang ho sona. A mang a mathata e ka ba a akaretsang a ho pheha, ho hlatswa, ho hlapa, ho nosetsa (jwalojwalo).

[30]

2.4 **Tsa boikgopotso**

- Ke tsela ya ho hlahisa maikutlo a akaretsang a motho ka se itseng;
- E ngolwa ho hlaha ntlhakemong ya mongodi;
- Mongodi o hlahisa tse ntle le tse mpe ka seo a ngolang ka sona;
- Mongodi o lokela ho tshelleha ditaba tsa hae ka dintlha ho nnetefatsa seo a ngolang ka sona;
- E ngolwa e le lekgatheng la lelwale, ho sebediswa makgethi le puo e utullang puo ya maikutlo.

Dikahare: e be tse tsebahatsang sengolwa seo o neng o kopilwe ho se bala le ho se sekaseka, mme o hlahise botle le bobbe ba sona jwalo ka ha ho boletswe ka hodimo.

[30]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

Makgetha a ho lekanyetsa:	Kgato ya 7 Phihlelo e babatsehlang 80–100%	Kgato ya 6 Phihlelo e kgabane 70–79%	Kgato ya 5 Phihlelo e ntle 60–69%	Kgato ya 4 Phihlelo e mahareng 50–59%	Kgato ya 3 Phihlelo e foofo 40–49%	Kgato ya 2 Phihlelo e karolwana feela 30–39%	Kgato ya 1 Ha ho phihlelo 0–29%
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	- Tsebo e babatsehlang ya difihokohe tsa tema; - Bongodi bo tsitsiseng, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgelohle; - Dikahare le mehopolo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlalitswe ka bofalo, dintlha di tshetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalitswe tema e bohehang, e nang diphofo; - Sebopoho se nepahetse ka hohlehohe.	- O na le tsebo e ntle haholo ya difihokohe tsa tema; - Bongodi bo tsitsiseng, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle; - Dikahare le mehopolo di momahane, dintlha hlalitswe ka bofalo mme di tshetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalitswe tema e bohehang, e nang bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao ya sebopoho hantle haholo.	- Tsebo e ntle ya difihokohe tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyanyane; - Dikahare le mehopolo bohohle di momahane; dintlha di ngata mme bohohle di tshetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalitswe tema e bohehang, e ntle; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka nepahalo.	- Tsebo e mahareng ya difihokohe tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse itseng di tshetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalitswe tema e bohehang ho kgotsatsang; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka kutlwisiso e mahareng.	- Tsebo e seng kee ya difihokohe tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haelang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahele nqa tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopolo di momahaneng, dintlha tse tshetsang sehlooho di mmalwa feela; - Tema e lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka bofokodi – o silile dintlha tsa bohlokwana.	- Tsebo ya motheo feela ya difihokohe tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaelo ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopolo di momahaneng, dintlha tse tshetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema ke e fokolang; - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.	- Ha a na tsebo ya difihokohe tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolo, dintlha tse tshetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema ke e fokolang; - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.
12	10–12	8½–9½	7½–8	6–7	5–5½	4–4½	0–3
PUO, SETAELE le TEKOLE BOTJHA	- Puo e nepahetse, tema e momahantswe/ hokahantswe ka tsela e babatsehlang; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng; - Tema ha e na diphofo ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle haholo mme e nepahetse; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara di loketse difihokohe tsa tema; - Tema bohohle ha e na diphofo ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara bohohle di lokile; - Tema e batla e se na diphofo ka ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle ho mahareng; Diphofo ha di sitise phallo ya mehopolo; - Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara di lokile ho mahareng; - Ho na le diphofo le ha tema e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse.	- Tema e bopilewe ka tsela ya motheo feela; Diphofo di mmalwa; - Tlotlontswe e batla e haela mme e batla e lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-gaoha ha setaele, sehala le rejisetara; - Diphofo di mmalwa le ha tema e loketswe bofjha ho di hlaola; - e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e bophele ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e a haela mme e hloka ho lokiswa ebile ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphofo, e kopakopane le ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphofo, e kopakopane le ha e loketswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.
8	6½–8	6	5–5½	4–4½	3½	2½–3	0–2

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopoho Puo le Setaele le Tekolobotjha	12 08	DMS = PST =
Matshwao ohle	20	

Ha mohlalobuwa a tswile lekoteng dikahareng ho etswe tseena tse latelang:

- Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
- Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
- Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopoho ho fella kगतong ya pele feela.

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG FEELA karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentse kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso hodima lentse/polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- —, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
- **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
- **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
- ^ bakeng sa lentse kapa karolwana ya lentse e siilweng dipakeng tsa mantswe a mang.
- // bakeng sa ho arola diratswana.

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 Posekarete**

- Posekarete ha e na sebaka se se kaalo sa ho ngolla.
- Letsatsi, nako le sebaka di lokela ho totobatswa.
- Ditaba di hlahiswe ka bokgutshwanyane; di itshetlehe ho tsa leeto.
- Ho ka sebediswa dipolelo le dipolelwana tse sa fellang hantle empa molaetsa o utlwahale.
- Sehalo se laolwa ke dikamano tse teng pakeng tsa mongodi le ya ngollwang. Ho lebelletswe hore e be se iketlileng se bontshang dikamano tse mofuthu.
- Dintlha tse hohelang di ka kenyelletswa.

Dikahare: di ka kenyeletsa tsena tse latelang:

- Mohlahlobuwa o lokela ho bolela toropo eo a e etetseng.
- Toropo e lokela ho ba ya Afrika Borwa.
- Tlhalosetso ka tsa bohahlaodi ba hae ho motswalle wa hae.

[20]

3.2 Ditshupiso

- Ditshupiso di lokela ho ngolwa di le ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Tatellano e nepahetseng ke ya bohlokwa.
- Bua ka lehlakore le itseng, mohlala; thinyetsa ka letsohong le letona, le letshehadi, tsamaya o lebile pele, jj.
- Lekanya bolelele ba tsela eo motho a lokelang ho e tsamaya ka nako tsohle mohlala; dikilometara tse pedi.
- Bua ka matshwao a kang meaho, diroboto le matshwao a mang a qatsohileng ao ho leng bonolo ho a bona.
- Lekanya le palo ya diterata tseo motho a lokelang ho di tshela. Sebedisa dipolelo tse kang; iphaphathe ka ... haufi le moaho o ... ka mora kapa ka pela lebenkele la ... tshela diterata tse ...jj
- Puo e be e hlakileng e bileng e otlolohileng le sehalo se tsamaellanang le mofuta ona wa tema.

Dikahare di ka kenyeletsa tsena tse latelang:

- Ditaba tsa mohlahlobuwa e be tlhaloso ya mokgwa oo motswalle a tiang ho tsamaya ka wona ho ya fihla lebenkeleng le letjha le tlo bulwa.

[20]

3.3 Pampitshana ya tlhahisoleseding

Ena ke pampitshana e fanang ka tlhahisoleseding e tsebisang ka ho hong, e kgothaletsang kapa e rutang, e malebana le sehlahiswa kapa ditshebeletso tse itseng tse fumanehang setjhabeng.

Matshwao a ikgethang a sebopeho:

- Tlhahisoleseding e hlophiswa ka dihlooho le dihloohwana.
- Diratswana di ba kgutshwanyane hore moelelo o tle o hlake.
- Tlhahisoleseding e atisa ho ba le ditshwantsho.
- Ho ka sebediswa puo ya sethekeniki ha ho hlokeha.
- Sehalo se sebediswang se mahareng.

Dikahare di ka kenyeletsa tsena tse latelang:

- Ditaba tsa pampitshana ena di lokela ho itshetleha ka ho ba teng ha laeborari ena le melemo ya yona setjhabeng.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:

20

MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:

100